



**[eduresourceza.com](http://eduresourceza.com)**



Downloaded from eduresourceza.com

# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE (FAL)

LEPHEPHE LA BORARO (P3)

DIBATSELA 2021

TLHAHLO YA GO SWAYA

MEPUTSO: 100

Palomoka ya matlakala a tlhahlo ya go swaya ke 13.

**KAROLO YA A: DITAODIŠO**

Downloaded from eduresourceza.com

**POTŠIŠO YA 1**

**Ditaodišo tšeo di botšišitšwego.**

**1.1 Bošego bjoo ga se ka robala. (Ke taodišokanego)**

**Tihalošo.**

Ka taodišokanego go laodišwa tiragalo yeo e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Nako ya ditiragalo.
- Tiragalo ya go se mo robatše.
- Magato ao a a tšerego.
- E feletše kae.

[50]

**1.2 Go se kwane ga merafo go šitiša tšwelopele. (Ke taodišotlhaloši)**

**Tihalošo.**

Ka taodišotlhaloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona. Motho goba selo se sengwe a/se ka hlalošwa.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Tihalošo ya go se kwane.
- Lefelo/Lehlakore la tlhalošo/Bomang.
- Ke eng seo se hlalago go se kwane.
- Tharollo ya bothata/Maele.

[50]

**1.3 Ge nka ba Molekgotlaphethiši wa Kgoro ya Thuto profenseng ya gešo. (Ke taodišokanego/taodišotlhaloši)**

**Taodišokanego.**

**Tihalošo.**

Ka taodišokanego go laodišwa tiragalo yeo e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

**Taodišotlhaloši.**

**Tihalošo.**

Ka taodišotlhaloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona. Motho goba selo se sengwe a/se ka hlalošwa.

**Molekwa a ka tšweletša tšeo di latelago:**

- Tihalošo ya Molekgotlaphethiši.
- Seo se mo dumišago/Hlohleletšago.
- Tšeo a di solago/Tšeo di sa mo kgotsofatšego.
- Seo/Tšeo a ka di dirago.

[50]

1.4 Bodiidi bia batswadi ga se leabela. **(Ke taodišokahlaahlo)****Tihalošo.**

Taodišo ye ga e na maikutlo a mongwadi. Yona e leka go tšweletša mahlakore a mabedi a poledišano ka go lekana. Mongwadi o hlokomela dintlha tša go fapana tša hlogo gomme a hlagiša dikgopolo tša go fapana ntle le go tšea lehlakore. Mongwadi a ka ba le thumo ye e itšeng mafelelong a taodišo, eupša dintlha tša go thekga goba go ganetša di swanetše go lekalekana le go kwagala.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Tihalošo ya bodiidi
- Tihalošo ya leabela.
- Kamano magareng ga bodiidi le leabela.
- Maikemišetšo.
- Maikarabelo.

**[50]**1.5 Tlhahlo kgethong ya dithuto e bohlokwa. **(Ke taodišongangišano)****Tihalošo.**

Ka taodišongangišano mongwadi o na le kgopolo ye e itšeng goba ntlhakemo gomme a fe dintlha tša go fahlela goba go thekga maemo a gagwe. Kgopolo ya mongwadi e swanetše go kwešišega taodišong ka moka. Ka taodišo ye mongwadi o leka go kgodiša goba go fekeetša mmadi gore a kwane le kgopolo ya gagwe.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Tlhahlo ke eng.
- Lebaka/Maikemišetšo.
- Mohola wa tlhahlo/dithuto.
- Karolo yeo e ka ralokwago ke mafapa a mararo thutong ya ngwana.  
(Motswadi, morutiši le Lefapa la Thuto.)

**[50]**

- 1.6 Bohodu bja dithoto bo bušetša mmušo morago. (Ke taodišotlhaloši/taodišokanego)

**Tlhalošo**

Ka taodišotlhaloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona. Motho goba selo se sengwe a/se ka hlalošwa.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Tlhalošo ya bohodu.
- Ditiragalo tše a di lemogilego.
- Ka mokgwa wo di bušetšago mmušo morago.
- Go ka dirwang go fediša ditiragalo tše.

**Taodišokanego.****Tlhalošo.**

Taodišokanego e laodiša tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Tlhalošo ya tiragalo.
- Ka moo bo bušeditšego mmušo morago ka gona.
- Go ka dirwang go fediša tiragalo ya mohuta wo.

**[50]**

- 1.7 1.7.1 **Ke taodišotlhaloši.**

**Tlhalošo**

Ka taodišotlhaloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona. Motho goba selo se sengwe a/se ka hlalošwa.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Go swanetše go ba le kamano magareng ga tlhalošo le seswantšho.
- Tlhalošo ya *solar*.
- Ka mo e šomago ka gona.
- Ka mo e seketšago tšhelete ka gona.
- Maele tšhomišong ya yona.

**[50]**

- 1.7.2 **Ke taodišokanego/ taodišotlhaloši.**

**Taodišokanego.****Tlhalošo.**

Ka taodišokanego go laodišwa tiragalo yeo e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

**Taodišotlhaloši.****Tlhalošo.**

Ka taodišotlhaloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona. Motho goba selo se sengwe a/se ka hlalošwa.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

Downloaded from eduresourceza.com

- Go swanetše go ba le kamano magareng ga tlhalošo le seswantšho.
- Tlhalošo ya seo ba se bonago.
- Ditiragalo tšeo di dirilego gore ba fihle mo.
- Botee.
- Maikemišetšo le maikarabelo.
- Tlhohleletšo.

[50]

**PALOMOKA YA KAROLO YA A:**

**50**

**KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE TELELE**

**2.1 LENGWALO LA SEMMUŠO (LA DITEBOGO)**

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa lengwalo la semmušo:**

- Sebopego le botelele e be tša maleba.
- Aterese ya mongwadi/moromedi.
- Aterese ya moamogedi/moromelwa.
- Madume/matseno le hlogo ya taba.
- Diteng e be tša maleba.
- Retšistara le polelo e be tša semmušo.
- Mafelelo/bofelo le leina.

**[30]**

**2.2 BOITSEBIŠOPHELO LE LENGWALO LA TIIŠETŠO**

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa boitsebišophelo le lengwalo la tiišetšo.**

**Boitsebišophelo**

- Boitsebišo ka mong.
- Tša dithuto.
- Maitemogelo a mošomo.
- Ditlošabodutu.
- Dihlatse.

**Lengwalo la tiišetšo**

- Ditšhupabodulo tše pedi.
- Madume.
- Hlogo.
- Diteng e be tša maleba.
- Thumo.

**[30]**

## 2.3 LENANEOTHERO LE METSOTSO

Downloaded from eduresourceza.com

Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa lenaneothero le metsotso:

### 2.3.1 Lenaneothero

Letšatšikgwedi, nako le lefelo tša kopano.

1. Pulo le kamogelo.
2. Maloko ao a kgopetšego tshwarelo.
3. Palo le kamogelo ya metsotso ya kopano ya go feta.
4. Ditšwametsotsong.
5. Tabakgolo ya letšatši.
  - 5.1 Bohodu
6. Tše dingwe.
  - 6.1.
7. Letšatši la kopano ye e latelago.
8. Tswalelo.

### 2.3.2 Metsotso ka bokopana

Letšatši la kopano: 16 Dibatsela 2021, Lefelo: Ka fase ga morula, Nako: 09H00.

1. Pulo le Kamogelo.  
Modulasetulo o butše kopano ka thapelo. A amogela maloko ao a tlilego.
2. Maloko ao a kgopetšego tshwarelo.  
Mna Sebati o kgopetše tshwarelo.
3. Palo le kamogelo ya metsotso ya kopano ya go feta.  
Mongwaledi o badile metsotso ya kopano ya go feta.  
Maloko a amogela metsotso yeo.
4. Ditšwametsotsong.  
Metsotso e ile ya balwa gomme ya ahlaahlwa.
5. Taba ya letšatši.
  - 5.1. Bohodu.  
Baagi ba hlobaetšwa ke bosenyi bjoo bo iphilego maatla. Badudi ba kwane gore ba tla šielana ka go leta motse.
6. Tše dingwe.
  - 6.1. Ga di gona.
7. Letšatši la kopano yeo e latelago.  
22 Manthole 2021.
8. Tswalelo.  
Mdi Mohlopi o tswaletše ka thapelo.

[30]

2.4

**POLEDIŠANO**

Downloaded from eduresourceza.com

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa poledišano:**

- Taetšo ya leswao la kgorwana ka morago ga leina la seboledi.
- Go laetšwe ditšhupasefala ka tshwanelo.
- Go be le matseno le mafetšo a go goga šedi.
- Bakgathatema ba swarelele go sererwa.
- Retšistara e be ya maleba.
- Mmadi a kgone go hwetša sererwa.

**[30]****PALOMOKA YA KAROLO YA B: 30**

**KAROLO YA C: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA**

Downloaded from eduresourceza.com

**3.1 MAPHEPHETSEBIŠI**

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa maphephetsebiši:**

- Maphephetsebiši a be ka gare ga lepokisana.
- Maphephetsebiši a ngwalwe ka fonte ye kgolo.
- Maphephetsebiši a kgabišwe.
- Hlogo ya seo o tlogo tsebišwa ka sona.
- Go be le tshedimošo ka botlalo.
- Taetšo ya letšatši, lefelo le nako.
- Go be le morero.
- Retšistara e be ya maleba ya go amogelela.

**[20]****3.2 PUKUTŠATŠI**

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa pukutšatši:**

- Pukutšatši e be ka gare ga lepokisana.
- Tšatšikgwedi.
- Ngwaga.
- Pukutšatši e tšweletše nako ya ditiragalo.
- Ditiragalo tša letšatši ka letšatši.
- Retšistara e be tša maleba.
- Ngwala ka motho wa pele.

**[20]****3.3 DITŠHUPETŠO**

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa ditšhupetšo:**

- Go dirišwe dikhutlonne.
- Go bolelwe ka mebila, meago le tše dingwe.
- Go bolelwe ka monabo.

Mohlala wa karabo.

Go tloga sekolong sa Mareo, sepela thwii ka mmila wa Khudu go fihla sedikong. Dikologa ka sediko gomme o lebe thwii ka mmila wa Khudu o labile Borwa. Sepela monabo wa dikilometara tše pedi go iša go seripa gomme o tepogele ka letsogong la ngele o sware mmila wa Phaga go leba Bohlabela. Sepela monabo wa kilometara tše tharo gomme o tla bona sekolo sa Retšweletše ka letsogong la goja.

(Dikilometara/metara di tla fapana go ya ka boikgopolelo bja barutwana).

**[20]**

**PALOMOKA YA KAROLO YA C:**  
**PALOMOKA YA TLHAHLOBO:**

**20**  
**100**

**ELA HLOKO:**

- Diriša rubriki ye ge o swaya ditaodišo (LEPHEPHE LA 3, KAROLO YA A).
- Meputso ya 0–50 e arotšwe ka magato a mahlano a ditlhalošo.
- Mo go diteng, polelo le setaele le legato le lengwe le le lengwe la magato a ditlhalošo a mahlano le arotšwe ka dikarolwana tše pedi, e lego legato la godimo le la fase go lebeletšwe kabo ya meputso le ditlhalošo.
- Sebopego ga se sa arolwa ka legato la godimo le la fase.

**KAROLO YA A: RUBRIKI YA GO SWAYA DITAODIŠO TŠA SEPEDI LELEME TLALELETŠO LA PELE [MEPUTSO YE 50]**

| Dinyakwa                                                                                                                                                                                                                                        |                         | Bokgoni bja go ikgetha                                                                                                                                                                                                                                   | Bokgoni bja maemo                                                                                                                                                                                                    | Bokgoni bja magareng                                                                                                                                                                                                                                | Bokgoni bja motheo                                                                                                                                                                       | Ga go bokgoni                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DITENG LE PEAKANYO</b><br><br>(Go araba dipotšišo)<br>-Tatelano ya dikgopolo ge go dirwa peakanyo<br>-Temogo ya morero, baamogedi ba tshedimošo le dikamano<br><br><b>MEPUTSO YE 30</b><br><br><b>Diteng = 25</b><br><br><b>Peakanyo = 5</b> | <b>Legato la godimo</b> | <b>28–30</b><br>-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša<br>-Dikgopolo tše bohlae, tša go hlohla mabjoko tšeo di tšwelego mahlalagading<br>-Peakanyo le tlemagano ke tšeo di ikgethilego go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo | <b>22–24</b><br>-Potšišo e arabilwe gabotsebotse<br>-Dikgopolo di kgahliša kudu ebile di sepelelana le hlogo/sererwa<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo ke tše botsebotse go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo | <b>16–18</b><br>-Karabo e a kgotsofatša.<br>-Dikgopolo di tlemagane ebile di a kgodiša<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo ke tše kaone go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo                                                                   | <b>10–12</b><br>-Tlemagano ya dikgopolo ga se ya maleba<br>-Dikgopolo ga di tšwelele gabotse ebile ga di bontšhe boithlamelo<br>-Tatelano le tlemagano ya dikgopolo di tšwelela gannyane | <b>4–6</b><br>-Molekwa o tšwele tseleng kudukudu<br>-Dikgopolo di hlakahlakane ebile ga di nepiše<br>-Dikgopolo ga di nepiše hlogo ebile di a ipoeletša<br>-Ga go tatelano le tlemagano ya dikgopolo |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Legato la fase</b>   | <b>25–27</b><br>-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo<br>-Dikgopolo tše bohlae tša go tšwa mahlalagading<br>-Bokgoni bja maemo a godimo bja go beakanya le go tlemaganya dikgopolo go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo              | <b>19–21</b><br>-Potšišo e arabilwe gabotse<br>-Dikgopolo di a kgahliša ebile di sepelelana le hlogo/sererwa<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo ke tše botse go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo              | <b>13–15</b><br>-Potšišo e arabilwe ka mo go kgotsofatšago eupša ga se ya hlaka gabotse<br>-Tlemagano ya dikgopolo e a kgotsofatša ebile e a kgodiša<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo di a kgotsofatša go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo | <b>7–9</b><br>-Molekwa o tšwele tseleng<br>-Dikgopolo di hlakahlakane<br>-Ga go peakanyo goba tlemagano ya dikgopolo yeo e tšwelelago                                                    | <b>0–3</b><br>-Ga go boletwe selo ka hlogo yeo e filwego<br>-O tšwele tseleng kudukudu<br>-Diteng ga di nepiše ebile di hlakahlakane                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                   |                            |                                       |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                   |                            |                                       |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                      |                            |                                       |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                   |                                       |                                                                                                      |                            |                                       |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                   |                                       |                                                                                                      |                            |                                       |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                   |                                       |                                                                                                      |                            |                                       |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>POLELO, MONGWALELO<br/>LE PALOBOHLATSE</b></p> <p>Segalo, retšistara,<br/>mongwalelo, tlotlontšu ya<br/>maleba ya morero le<br/>dikamano<br/>Kgetho ya mantšu<br/>Tirišo ya polelo le<br/>melawana, maswao,<br/>popopolelo le mopeleto</p> <p><b>MEPUTSO YE 15</b></p> | <p><b>14–15</b></p> <p>Legato la godimo</p> | <p>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana kudukudu le morero, baamogedi le dikamano<br/>-Polelo ke ya boitshepo, ya go nona, ya maatlagogedi<br/>-Polelo e na le segalo sa go ba le maatlagogedi ebile e nonne ka mebolelwana ya go kgahliša<br/>-Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo le mopeleto<br/>-Polelo e beakantšwe ka bokgwari bja maemo a godimodimo</p> | <p><b>11–12</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano<br/>-Polelo e na le maatla, ya segalo sa maleba.<br/>-Diphošo tša popopolelo le mopeleto ga se tše kae<br/>-Polelo e beakantšwe gabotsebotse</p> | <p><b>8–9</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano<br/>-Tirišo ya maleba ya polelo e dira gore molaetša o kwagale<br/>-Segalo ke sa maleba<br/>-Mebilelwana e dirišitšwe go godiša boleng bja diteng</p> | <p><b>Polelo = 10<br/>Mongwalelo = 3<br/>Padišišobohlatse = 2</b></p> | <p><b>5–6</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gannyane le morero, baamogedi le dikamano<br/>-Tirišo ya polelo ke ya motheo<br/>-Segalo le mošito ga se tša maleba<br/>-Tlotlontšu ke ye nnyane kudu</p> | <p><b>0–3</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Polelo ga e kwešišagale<br/>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu ga di sepelelane le morero, baamogedi le dikamano<br/>-Tlotlontšu ke ye nnyane kudukudu moo e lego gore e dira gore ditaba di se kwešišagale</p> | <p><b>7</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Tirišo ya polelo e a kgotsofatša eupša e na le diphošo<br/>-Segalo se a kgotsofatša eupša mebolelwana ga se ya dirišwa o kaalo</p> | <p><b>SEBOPEGO</b></p> <p>Dinyakwa/Dipharologantšho tša setšweletšwa.<br/>Tšwetšopele ya ditemana le tihamo ya mafoko</p> <p><b>MEPUTSO YE 5</b></p> | <p><b>4</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Polelo ya maemo a godimodimo ya go ba le segalo se maatla<br/>-Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo goba mopeleto<br/>-Polelo e beakantšwe ka bokgwari</p> | <p><b>10</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Polelo ke ya maemo a godimo ya go ba le maatlagogedi<br/>-Segalo ke sa maleba sa go ba le maatlagogedi.<br/>-Diphošwana tše nnyane tša popopolelo le mopeleto<br/>-Polelo e beakantšwe gabotse.</p> | <p><b>4</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Dintlha tša maleba di tšweleditšwe<br/>-Mafoko le ditemana di hlamegile gabotse.<br/>-Taodišo e a kwagala</p> | <p><b>MEPUTSO YE 5</b></p> | <p><b>5</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Tšwetšopele ya sererwa ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhalošo ya dikgopolo ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhamo ya mafoko le ditemana ke ya go ikgetha, ya maemo a godimodimo</p> | <p><b>4</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Tatelano ye botse ya tšwetšopele ya dintlha.<br/>-Tlemagano ye botse ya dintlha le dikgopolo.<br/>-Mafoko le ditemana di beakantšwe ka makgethe</p> | <p><b>3</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Dintlha tša maleba ga se tše kae<br/>-Mafoko le ditemana di na le diphošo<br/>-Taodišo e a kwagala eupša e na le mafokodi</p> | <p><b>MEPUTSO YE 5</b></p> | <p><b>5</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Tšwetšopele ya sererwa ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhalošo ya dikgopolo ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhamo ya mafoko le ditemana ke ya go ikgetha, ya maemo a godimodimo</p> | <p><b>4</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Dintlha tša maleba ga se tše kae<br/>-Mafoko le ditemana di na le diphošo<br/>-Taodišo e a kwagala eupša e na le mafokodi</p> | <p><b>2</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Dintlha tša maleba ga di gona<br/>-Mafoko le ditemana di fošagetše<br/>-Taodišo ga e kwagale</p> | <p><b>MEPUTSO YE 5</b></p> | <p><b>5</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Tšwetšopele ya sererwa ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhalošo ya dikgopolo ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhamo ya mafoko le ditemana ke ya go ikgetha, ya maemo a godimodimo</p> | <p><b>4</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Dintlha tša maleba di tšweleditšwe<br/>-Mafoko le ditemana di hlamegile gabotse.<br/>-Taodišo e a kwagala</p> | <p><b>2</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Dintlha tša maleba ga di gona<br/>-Mafoko le ditemana di fošagetše<br/>-Taodišo ga e kwagale</p> | <p><b>MEPUTSO YE 5</b></p> | <p><b>5</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Tšwetšopele ya sererwa ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhalošo ya dikgopolo ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhamo ya mafoko le ditemana ke ya go ikgetha, ya maemo a godimodimo</p> | <p><b>4</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Dintlha tša maleba di tšweleditšwe<br/>-Mafoko le ditemana di hlamegile gabotse.<br/>-Taodišo e a kwagala</p> | <p><b>2</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Dintlha tša maleba ga di gona<br/>-Mafoko le ditemana di fošagetše<br/>-Taodišo ga e kwagale</p> | <p><b>MEPUTSO YE 5</b></p> | <p><b>5</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Tšwetšopele ya sererwa ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhalošo ya dikgopolo ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhamo ya mafoko le ditemana ke ya go ikgetha, ya maemo a godimodimo</p> | <p><b>4</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Dintlha tša maleba di tšweleditšwe<br/>-Mafoko le ditemana di hlamegile gabotse.<br/>-Taodišo e a kwagala</p> | <p><b>2</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Dintlha tša maleba ga di gona<br/>-Mafoko le ditemana di fošagetše<br/>-Taodišo ga e kwagale</p> | <p><b>MEPUTSO YE 5</b></p> | <p><b>5</b></p> <p>Legato la fase</p> | <p>-Tšwetšopele ya sererwa ke ya maemo a godimodimo<br/>-Tlhalošo ya dikgopolo ke ya maemo a god</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KAROLO YA B: RUBRIKI YA GO SWAYA DITŠWELETŠWA TŠE TELELE TŠA TIRIŠANO TŠA SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE [MEPUTSO YE 30]**

| <b>Dinyakwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Bokgoni bja go ikgetha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bokgoni bja maemo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bokgoni bja magareng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Bokgoni bja motheo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ga go bokgoni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO</b><br><br>(Go araba dipotšišo le dikgopolo)<br>-Tatelanyo le peakanyo ya dikgopolo<br>-Morero, baamogedi, dinyakwa/dipharologantšho le dikamano<br><br><b>MEPUTSO YE 18</b><br><br><b>Diteng = 14</b><br><b>Peakanyo = 2</b><br><b>Sebopego = 2</b><br><br>(Lengwalo =Sebopego =4)                               | <b>15–18</b><br><br>-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša<br>-Dikgopolo ke tše bohlae tša go tšwa mahlalagading<br>-Tsebo ye e tseneletšego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa<br>-Ditaba di nepiša setšweletšwa thwi<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ya maemo a godimo<br>-Tihalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo ebile e thekga sererwa<br>-Sebopego ke sa maleba sa go sepelelana le setšweletšwa | <b>11–14</b><br><br>-Bokgoni bjo bobotsebotse bja go araba potšišo bjoo bo laetšago tsebo ye botse ya mohuta wa setšweletšwa<br>-Ditaba di nepiša setšweletšwa<br>-Molekwa ga se a tšwa tseleng<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ye botse<br>-Tihalošo ya ditaba ke ye botse ebile e thekga sererwa<br>-Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošwana di se kae | <b>8–10</b><br><br>-Bokgoni bja go kgotsofatša bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ya mohuta wa setšweletšwa<br>-Go na le nepišo eupša go na le go tšwa tseleng gannyane<br>-Tlemagano ya dikgopolo le dikamano e a kgotsofatša<br>-Tihalošo ya ditaba e a kgotsofatša ebile e thekga sererwa<br>-Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana | <b>5–7</b><br><br>-Bokgoni bja motheo bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ye nnyane ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa<br>-Go na le nepišo ye nnyane ya setšweletšwa eupša go na le go tšwa tseleng<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ga se ye kaalo<br>-Tihalošo ya ditaba ke ya motheo ebile e thekga sererwa gannyane<br>-Ga se a šomiša melao ya sebopego ka tshwanelo<br>-Go tlogetšwe dintlha tše bohlokwa | <b>0–4</b><br><br>Karabo ga e laetše tsebo le ye nnyane ya mohuta wa setšweletšwa<br>-Molaetša ga o tšwelele gabotse ka ge molekwa a tšwele tseleng kudukudu.<br>-Ga go tlemagano ya diteng le dikgopolo<br>-Ditaba di hlalošwa gannyan.<br>-Sebopego sa setšweletšwa ga se sona        |
| <b>POLELO, MONGWALELO LE PALOBOHLATSE</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo, morero, baamogedi le dikamano<br>-Tirišo ya polelo le melawana kgetho ya mantšu<br>-Maswao le mopeleto<br><br><b>MEPUTSO YE 12</b><br><b>Polelo = 8</b><br><b>Mongwalelo = 2</b><br><b>Padišišobohlatse = 2</b><br>(Lengwalo= Mongwalelo=1 Padišišobohlatse =1) | <b>10–12</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano<br>-Polelo e nepagetše ebile e hlamegile gabotse<br>-Ga go na le ge e ka ba phošo e tee                                                                                                                                                                                                                         | <b>8–9</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano<br>-Polelo ga e na diphošo tša popopolelo ebile e hlamegile gabotse<br>-Tlotlontšu ke ye ntši<br>-Gantši ga go diphošo                                                                                                                            | <b>6–7</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano<br>-Diphošo tša popopolelo ga se tše ntši<br>-Tlotlontšu ke yeo e lekanetšego<br>-Diphošwana tšeo di lego gona ga di fetoše molaetša                                                                                                                 | <b>4–5</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelane gabotse le morero, baamogedi le dikamano<br>-Popopolelo ga se yeo e nepagetšego ebile e tletše ka diphošo<br>-Tlotlontšu ga se ye ntši<br>-Molaetša o a tšwelela eupša o arošitšwe                                                                                                                                                          | <b>0–3</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelane le morero, baamogedi le dikamano<br>-Sengwalo se tletše ka diphošo ebile se hlakahlakane<br>-Tlotlontšu yeo e lego gona ga e sepelelane le morero le ga nnyane<br>-Molaetša ga o tšwelele le ga nnyane |

**KAROLO YA C: RUBRIKI YA GO SWAYA DITŠWELETŠWA TŠE KOPANA TŠA TIRIŠANO TŠA SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE [MEPUTSO YE 20]**

| <b>Dinyakwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bokgoni bja go ikgetha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bokgoni bja maemo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Bokgoni bja magareng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bokgoni bja motheo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ga go bokgoni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO</b><br><br>(Go araba dipotšišo le dikgopolo)<br>-Tatelano le peakanyo ya dikgopolo<br>-Morero, baamogedi, dinyakwa/dipharologantšho le dikamano<br><br><b>MEPUTSO YE 12</b><br><br><b>Diteng = 8</b><br><b>Peakanyo = 2</b><br><b>Sebopego = 2</b>               | <b>10–12</b><br><br>-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša<br>-Dikgopolo ke tše bohlae tša go tšwa mahlalagading<br>-Tsebo ye e tseneletšego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa<br>-Ditaba di nepiša setšweletšwa thwi<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ya maemo a godimo<br>-Tlhalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo ebile e thekga sererwa<br>-Sebopego ke sa maleba sa go sepelelana le setšweletšwa | <b>8–9</b><br><br>Bokgoni bjo bobotsebotse bja go araba potšišo bjoo bo laetšago tsebo ye botse ya mohuta wa setšweletšwa<br>-Ditaba di nepiša setšweletšwa<br>-Molekwa ga se a tšwa tseleng<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ye botse.<br>-Tlhalošo ya ditaba ke ye botse ebile e thekga sererwa<br>-Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošwana di se kae | <b>6–7</b><br><br>-Bokgoni bja go kgotsofatša bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ya mohuta wa setšweletšwa<br>-Go na le nepišo eupša go na le go tšwa tseleng gannyane<br>-Tlemagano ya dikgopolo le dikamano e a kgotsofatša<br>-Tlhalošo ya ditaba e a kgotsofatša ebile e thekga sererwa<br>-Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana | <b>4–5</b><br><br>-Bokgoni bja motheo bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ye nnyane ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa<br>-Go na le nepišo ye nnyane ya setšweletšwa eupša go na le go tšwa tseleng<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ga se ye kaalo.<br>-Tlhalošo ya ditaba ke ya motheo ebile e thekga sererwa gannyane<br>-Ga se a šomiša melao ya sebopego ka tshwanelo<br>-Go tlogetšwe dintlha tše bohlokwa | <b>0–3</b><br><br>-Karabo ga e laetše tsebo le ye nnyane ya mohuta wa setšweletšwa<br>-Molaetša ga o tšwelele gabotse ka ge molekwa a tšwele tseleng kudukudu<br><br>-Ga go tlemagano ya diteng le dikgopolo.<br>-Ditaba di hlalošwa gannyane<br>-Sebopego sa setšweletšwa ga se sona   |
| <b>POLELO, MONGWALELO LE PALOBOHLATSE</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo, morero, baamogedi le dikamano<br>-Tirišo ya polelo le melawana<br>-Kgetho ya mantšu<br>-Maswao le mopeleto<br><br><b>MEPUTSO YE 8</b><br><b>Polelo = 4</b><br><b>Mongwalelo = 2</b><br><b>Palobohlatse = 2</b> | <b>7–8</b><br><br>Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano<br>-Polelo e nepagetše ebile e hlamegile gabotse<br>-Ga go na le ge e ka ba phošo e tee                                                                                                                                                                                                                            | <b>5–6</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano<br>-Polelo ga e na diphošo tša popopolelo ebile e hlamegile gabotse<br>-Tlotlontšu ke ye ntši.<br>-Gantši ga go diphošo                                                                                                                         | <b>4</b><br><br>Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Diphošo tša popopolelo ga se tše ntši<br>-Tlotlontšu ke yeo e lekanetšego<br>-Diphošwana tšeo di lego gona ga di fetošo molaetša                                                                                                                  | <b>3</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelane gabotse le morero, baamogedi le dikamano<br>-Popopolelo ga se yeo e nepagetšego ebile e tletše ka diphošo<br>-Tlotlontšu ga se ye ntši<br>-Molaetša o a tšwelela eupša o arošitšwe                                                                                                                                                             | <b>0–2</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelane le morero, baamogedi le dikamano<br>-Sengwalo se tletše ka diphošo ebile se hlakahlakane<br>-Tlotlontšu yeo e lego gona ga e sepelelane le morero le ga nnyane<br>-Molaetša ga o tšwelele le ga nnyane |